

FUDBALSKI KLUB \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_ ul. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, PIB \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ( u daljem tekstu: **Klub** )

i

\_\_\_\_\_ iz (adresa) \_\_\_\_\_

rođen \_\_\_\_\_, JMBG ili broj pasoša \_\_\_\_\_ državljanin

\_\_\_\_\_, sa prebivalištem \_\_\_\_\_, ( u daljem tekstu: **Igrač** )

zaključili su dana \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_, sljedeći

## **U G O V O R** **o profesionalnom igranju**

### **Član 1.**

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu člana 68 Zakona o sportu („Sl. List CG“, br.44/18, 123/21) i odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača Fudbalskog saveza Crne Gore ( u daljem tekstu: FSCG )

### **Član 2.**

Ovaj Ugovor se zaključuje za period od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_, odnosno do početka \_\_\_\_\_ registracionog perioda u godini u kojoj ugovor ističe.

### **Član 3.**

1) Za obaveze koje je Igrač dužan da izvršava prema Klubu, ugovorne strane utvrđuju mjesečnu neto zaradu od \_\_\_\_\_ eura ( koja ne može biti niža od minimalne neto zarade po zaposlenom u Crnoj Gori, prema poslednjim zvaničnim podacima nadležnog državnog organa), i koja se ne može mijenjati bez aneksa ovog Ugovora. Uplata zarade za prethodni mjesec vrši se najkasnije do \_\_\_\_\_ u tekućem mjesecu, na žiro račun Igrača.

2) Pored zarade, ugovorne strane utvrđuju i posebne naknade (potpis ugovora, iskustvo igrača i sl.) i to: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

3) Ugovorne strane utvrđuju i posebne premije i to: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4) Iznos posebnih premija iz stava 3 ovog člana je promjenljiv i ugovorne strane prihvataju da se visina premije može promijeniti u skladu sa opštim aktom Kluba kojim se utvrđuje visina, pravo i rokovi isplate premija. Takva promjena visine premije je valjana i bez potpisivanja aneksa ovog Ugovora, što ugovorne strane prihvataju.

5) Klub je obavezan da prilikom potpisa ovog ugovora Igraču preda opšti akt o nagrađivanju i disciplinski pravilnik Kluba. Svaka izmjena opšteg akta o nagrađivanju i disciplinskog pravilnika mora biti sačinjena u pisanoj formi i data igraču. Igrač treba da potpiše potvrdu da je primio klupske pravilnike.

#### **Član 4.**

1) Igrač je obavezan da se pridržava propisa FIFA-e, UEFA-e, FSCG, a naročito Statuta FSCG, Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG, propisa iz oblasti radnog zakonodavstva, kao i Statuta i drugih akata Kluba.

2) Igrač se obavezuje da igra fudbal za Klub prema svojim najboljim sposobnostima, da trenira i da se priprema za utakmice Kluba, kao i da izbjegava sve aktivnosti koje bi mogle štetiti ugledu Kluba.

3) Igrač je obavezan da se pridržava trenerovih uputstava i naloga, kao i da vodi računa o zdravom načinu života i održavanju sportske forme.

4) Igrač se obavezuje da se sportski ponaša prema svim licima koja učestvuju na utakmici ili treningu.

5) Igrač se obavezuje da neće učestvovati u drugim fudbalskim aktivnostima koje ne proizilaze iz ovog Ugovora (osim učešća u aktivnostima nacionalne reprezentacije), kao ni u drugim potencijalno opasnim aktivnostima koje mu nije odobrio Klub.

6) Igrač se obavezuje da se neće direktno ili indirektno kladiti u sportskim kladionicama u bilo kojem obliku. Kršenje ove obaveze predstavlja tešku povredu ugovora i Klub može u tom slučaju raskinuti ovaj Ugovor.

7) Igrač se obavezuje da će učestvovati u svim aktivnostima koje imaju za cilj promociju Kluba, a naročito u aktivnostima putem elektronskih i štampanih medija, kao i putem javnih priredbi i promocija i slično. Sve nastupe u medijima, a posebno intervjue, mora Igraču odobriti Klub.

8) Igrač se obavezuje da neće davati izjave za medije o onome što se aktima Kluba smatra poslovnom tajnom, a naročito ako se odnosi na unutrašnje odnose u Klubu, na sadržaj treninga ili priprema ili na taktiku za pojedinu utakmicu. Navedene podatke Igrač smije iznositi javno samo uz izričitu saglasnost ovlašćenog lica Kluba.

9) Igrač se obavezuje da se u slučaju bolesti ili povrede odmah javi klupskom ljekaru i treneru Kluba i da se ne podvrgava ljekarskim ispitivanjima a da prethodno o tome ne obavijesti klupskog ljekara (osim u hitnim slučajevima). Podaci o bolesti ili povredi igrača mogu se davati samo uz pristanak Igrača.

- 10) Igrač je obavezan da se na zahtjev klupskog ljekara redovno podvrgava ljekarskom pregledu i liječenju.
- 11) Igrač se obavezuje da nosi opremu Kluba ( sportska oprema, klupska odijela i sl. ) koju mu je Klub stavio na raspolaganje.
- 12) Igrač se obavezuje da vodi računa o sportskoj opremi kluba i da je vrati po okončanju ovog Ugovora.
- 13) Igrač se obavezuje da dolazi na sve manifestacije Kluba (sportske, komercijalne i sl.).
- 14) Igrač se obavezuje da reklamira sponzore ili komitente Kluba koji imaju sa Klubom zaključen ugovor o sponzorstvu ili ugovor o promociji, a sve prema uslovima i nalogu Kluba. Reklamiranje drugih pravnih ili fizičkih lica Igraču nije dopušteno bez pisane saglasnosti Kluba.
- 15) Igrač se obavezuje da će učestvovati u svim aktivnostima Kluba i/ili FSCG koje su usmjerene protiv rasizma i drugih oblika diskriminacije u fudbalu.
- 16) Igrač može, u dogovoru sa Klubom i uz igračevu saglasnost, da nastupa određeno vrijeme za drugi klub ( ustupanje ), a klub je dužan da ispunjava obaveze prema igraču za vrijeme ustupanja. Ako neće da ispunjava obaveze prema Igraču za vrijeme ustupanja, Klub je dužan da sa drugim klubom, kojem ustupa Igrača, utvrdi u Sporazumu o ustupanju da je taj klub dužan da ispunjava obaveze prema Igraču, shodno ovom Ugovoru.

#### **Član 5.**

- 1) Igrač potpisom ovog Ugovora prenosi na Klub pravo na upotrebu lika i imena. Ovo pravo se odnosi na upotrebu lika Igrača u svim medijima i institucijama, uključujući i multimedije, a posebno se odnosi na upotrebu fotografija Igrača koje je dopustio Klub.
- 2) Klub ima pravo na upotrebu faksimila igračevog potpisa na klupskim suvenirima.
- 3) Igrač može individualno koristiti svoj lik i ime u markentiške svrhe na način da prilikom tih aktivnosti ne koristi obilježja Kluba ni njegovu službenu sportsku opremu.

#### **Član 6.**

- 1) Klub se obavezuje da osigura Igrača od profesionalnog oboljenja i povreda, a koje su posljedica igranja utakmice, treniranja, kao i za slučajeve koji su se desili na putovanjima na utakmice i treninge i sa utakmica i treninga.
- 2) Klub se obavezuje da prijavi Igrača na obavezno socijalno osiguranje ( zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti ), u skladu sa zakonom.
- 3) Klub se obavezuje da Igraču obezbijedi u potrebnoj mjeri sportsko-medicinsku i terapijsku njegu, bez naknade. Igrač ima pravo na drugo mišljenje nezavisnog medicinskog stručnjaka, ako osporava mišljenje klupskog ljekara. Ako nastanu različita mišljenja, ugovorne strane saglasno prihvataju treće nezavisno medicinsko mišljenje.
- 4) Klub se obavezuje da, ako se Igrač prilikom ispunjavanja obaveza iz ovog Ugovora povrijedi ili profesionalno oboli, pa zbog toga duže vrijeme ili za stalno ne može da izvršava svoje obaveze iz ovog Ugovora, izvrši svoje obaveze prema Igraču u skladu sa opštim aktom Kluba i zakonima Crne Gore.
- 5) Klub se obavezuje da igraču predoči sve njegove obaveze u vezi plaćanja poreza u skladu sa zakonskim propisima Crne Gore.
- 5) Klub se obavezuje da Igraču omogući sportsko usavršavanje angažovanjem stručnih lica prilikom priprema, treninga i utakmica.

- 6) Klub se obavezuje da omogući Igraču odlazak na pripreme i utakmice odgovarajuće nacionalne reprezentacije za koju nastupa, u skladu sa važećim propisima FIFA i FSCG.
- 7) Klub se obavezuje da Igraču obezbijedi svu potrebnu sportsku opremu bez naknade.
- 8) Klub se obavezuje da omogući Igraču odmor u trajanju od 4 nedjelje u periodu od 12 mjeseci. Krišćenje godišnjeg odmora predmet je dogovora između Kluba i Igrača. Odmor se može koristiti samo van redovne fudbalske sezone i najmanje 2 nedjelje u cjelini.
- 9) Klub se obavezuje da neće sprečavati Igrača u njegovom obaveznom školovanju i obrazovanju koje nije u vezi sa fudbalskim aktivnostima.

#### **Član 7.**

Klub se obavezuje da omogući Igraču: \_\_\_\_\_

---

---

---

#### **Član 8.**

- 1) Klub i Igrač se obavezuju da će poštovati sve anti-doping pravilnike FIFA-e, UEFA-e i FSCG
- 2) Igrač se obavezuje da neće uzimati doping, a klub da mu neće nalagati uzimanje dopinga.

#### **Član 9.**

- 1) Klub se obavezuje da neće na bilo koji način diskriminisati Igrača u odnosu na druge igrače Kluba. Klub naročito neće diskriminisati igrača zbog njegovog članstva ili aktivnosti u udruženju igrača koje priznaje FIFPro ili nekoj drugoj organizaciji koja štiti interese igrača. Diskriminacijom se naročito smatra i nalaganje treniranja izvan programa, vremena i mjesta treninga ekipe za koju Igrač ima pravo nastupa, osim ako nije izrečena klupska disciplinska mjera udaljenja sa treninga odgovarajuće ekipe.
- 2) Igrač ima pravo iznijeti svoje mišljenje u vezi sa ovim Ugovorom treneru i odgovornom licu u Klubu, na način da se to mišljenje ne iznosi izvan Kluba.

#### **Član 10.**

- 1) Klub ima pravo da Igraču određuje visinu disciplinske mjere zbog nepoštovanja ovog Ugovora, u skladu sa opštim aktima Kluba. Potpisom ovog Ugovora Igrač prihvata primjenu opštih akata Kluba, na način da će kaznu uplatiti Klubu ili da će Klub umanjiti Igračeva primanja.
- 2) Igrač ima pravo žalbe na odluku o kažnjavanju u skladu sa klupskim propisima.

#### **Član 11.**

1) Klub ima pravo na raskid ovog Ugovora pod sljedećim uslovima: \_\_\_\_\_

---

---

2) Igrač ima pravo na raskid ovog Ugovora pod sljedećim uslovima: \_\_\_\_\_

---

---

3)Nezavisno od odredaba iz stava 1. i stava 2.ovog člana, Igrač i Klub imaju pravo da raskinu ovaj Ugovor u slučaju da druga strana na teži način prekrši obaveze iz ovog Ugovora, a u postupku koji je predviđen Pravilnikom o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG i drugim relevantnim propisima FIFA i FSCG.

#### **Član 12.**

Ako Klub nakon završetka takmičarske sezone prelazi u stepen takmičenja u kojem se ne mogu zaključivati ugovori o profesionalnom igranju, ovaj Ugovor se automatski raskida.

#### **Član 13.**

1)Ugovorne strane su saglasne da se transfer Igrača izvrši pod sljedećim uslovima:

---

---

\_\_\_\_\_ ( transfer).

2)O transferu Igrača i posebnim uslovima za njegovu realizaciju, ugovorne strane mogu zaključiti poseban aneks ovog Ugovora.

3)Ugovorne strane saglasno utvrđuju da se transfer realizuje u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG, odnosno FIFA-e, koje regulišu međunarodni transfer igrača.

#### **Član 14.**

1) Ovaj Ugovor je cjelovit i potpun, te predstavlja pravu volju ugovornih strana. Njegovim potpisom isključuju se svi prethodni dogovori, usmeni ili pisani, postignuti između ugovornih strana u pogledu predmeta ovog Ugovora. Ovaj Ugovor u trenutku potpisivanja nema nikakvih pisanih ili usmenih dodataka.

2) Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz saglasnost obje ugovorne strane. Izmjene moraju biti u pisanoj formi. Pozivanje ugovornih strana na naknadne izmjene bilo koje od odredbi ovog Ugovora neće imati pravno dejstvo ako izmjene nijesu napravljene u naprijed navedenom obliku.

3)Odredbe koje dogovore Klub i Igrač, a nepovoljnije su za Igrača u odnosu na standardne odredbe koje je FSCG utvrdio obrascem ugovora, ništave su.

4) Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati uticaja na ostale odredbe ovog Ugovora. Ugovor u cjelini ostaje valjan a ugovorne strane se obavezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti da se ostvari cilj koji se htio postići odredbom za koju je utvrđeno da je ništava.

5)Odredbe ovog Ugovora su povjerljive i ne mogu se bez saglasnosti druge strane otkrivati osim ovlašćenim tijelima Crne Gore i FSCG-a.

6) U slučaju spora ugovorne strane utvrđuju nadležnost Arbitražnog suda FSCG.Klub i Igrač se obavezuju da moguće sporove iz ovog Ugovora neće rješavati pred redovnim sudovima. Klub i Igrač se izričito obavezuju da će u potpunosti poštovati sve propise FSCG kojima se uređuje način rada Arbitražnog suda FSCG, uključujući i način izbora arbitara ili arbitražnog vijeća.

7) Ako ovaj Ugovor zaključuje strani državljanin, pored Ugovora na crnogorskom jeziku, isti se sačinjava na jeziku koji je njemu razumljiv.

9) Ako je ovaj Ugovor sačinjen na više jezika, u slučaju spora važeća je verzija na crnogorskom jeziku.

### Član 15.

- 1) Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, te da s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvataju sva prava i obaveze, kao i pravne posljedice koje iz njega proizilaze.
- 2) Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom važe odredbe iz zakona ( primjenjuju se propisi) Crne Gore, opštih akata FIFA-e, UEFA-e , FSCG-e i Kluba.
- 3) Ako je Igrač maloljetan, Ugovor je valjan samo ako ga je potpisao i roditelj, stratelj ili drugi zakonski zastupnik Igrača.
- 4) Ovaj Ugovor je zaključen u pet ( 5 ) istovjetnih primjeraka, od kojih se po jedan ( 1 ) primjerak daje:
  - a) Igraču,
  - b) Registracionom organu Udruženja klubova FSCG kod kojeg je zaključen i
  - c) Fudbalskom savezu Crne Gore,
  - d) Klubu se daju dva ( 2 ) primjerka.

Pri zaključivanju ovog Ugovora učestvovao je licencirani agent za igrače ili advokat \_\_\_\_\_ (potpis, ime i prezime, adresa ).

**IGRAČ**

**KLUB**  
**Ovlašćeni predstavnik**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( ime i prezime, funkcija u klubu )

**Maloljetnog Igrača zastupa** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
( potpis, ime i prezime, svojstvo u odnosu na Igrača, adresa)

Da su ovaj Ugovor broj: \_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_ kod \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

potpisali ovlašćeni predstavnik Kluba i Igrač

tvrdi i ovjerava:  
Ovlašćeni predstavnik  
Udruženja klubova FSCG

Fudbalski savez Crne Gore  
Komisija za status i registraciju FSCG

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Datum i broj ovjere: \_\_\_\_\_